

PODGORICA – Senatori Univerziteta Crne Gore donijeli su preključnu odluku da se počasni doktorat dodijeli emeritusu sa Univerziteta Teksas Tek, u SAD, prof. dr. Satya N. Atluriu, a on je za Pobjedu kazao da se osjeća počastvovano zbog tog priznanja koje dolazi sa prestižnog i istorijski važnog Univerziteta Crne Gore.

Mašinski fakultet predložio je profesora za ovo priznanje navodeći da je riječ o najvećem stručnjaku iz oblasti kompjuterizovane mehanike na svijetu, a koji saraduje sa crnogorskom visokobrazovnom ustanovom. Rečeno je da je kroz kontakte i dosadašnju saradnju sa profesorima iskazao posvećenost u realizaciji aktivnosti u cilju afirmacije UCG i akademske zajednice kroz povećanu referentnost i naučnu izvrsnost.

- Najveća čast za svakog profesora je da bude primljen u akademsku porodicu drugog univerziteta koja je, takođe, posvećena stvaranju i širenju znanja u korist budućim generacijama – istakao je Atluri. Ispričao je da je posjetio Crnu Goru 2012. godine i da se odmah zaljubio u njenu izvanrednu prirodnu ljepotu. Objašnjava da od tada saraduje sa dekanom Mašinskog fakulteta prof. dr. Igorom Vušanovićem, te da je impresioniran koliko je dekan posvećen da predstavlja Univerzitet Crne Gore kao međunarodni centar izvrsnosti u istraživanju iz inženjerskih nauka pozicionira državu iz te naučne oblasti. Kaže da dijeli njegov optimizam, jer Univerziteti, između ostalog, moraju biti posvećeni javnom dobru. Istakao je da crnogorski studenti na postdiplomskim studijama Rade Grujičić provodi vrijeme u njegovoj laboratoriji na Teksaskom tehnološkom univerzitetu, kako bi uradio istraživanje na temu prenosa toplote i mase.

- Iako smatram da je ova počasna doktorska diploma koju mi je Senat Univerziteta Crne Gore odobrio velika lična čast,

Profesor emeritus sa Univerziteta Teksas Tek, jedan od najvećih svjetskih naučnika, dobitnik počasnog doktorata Univerziteta Crne Gore

Atluri: Najveća čast biti dio akademske porodice drugog univerziteta

Iako smatram da je ova počasna doktorska diploma koju mi je Senat Univerziteta Crne Gore odobrio velika lična čast, takođe, mislim da je to preteča za jače veze između Univerziteta Teksas Tek i Univerziteta Crne Gore. Nadam se da će više studenata i profesora sa oba univerziteta početi saradivati, za veće dobro oba univerziteta – poručio je on



Satya Atluri

takođe, sam mišljenja da je to preteča za jače veze između Teksas Tek Univerziteta i Univerziteta Crne Gore. Nadam se da će više studenata i profesora sa oba univerziteta početi saradivati, za veće dobro oba univerziteta – poručio je on.

Kako je naveo, kada se stabilizuje situacija koju je izazvao korona virus, nada se da će doći u Crnu Goru.

- I da uživam u lijepom sjaju vaše države – naveo je on. Na pitanje kako gleda na to što je inicijativa Mašinskog fa-

kulteta dobila odobrenje kod senatora, dekan prof. dr. Igor Vušanović kaže da bi se dao pravi odgovor na to pitanje, treba najprije shvatiti da danas živimo u veoma burnom integrisanom i nikad više povezanom svijetu, kada je za-

hvaljujući modernim tehnologijama sve dostupno, pa se s pravom smatramo građanima svijeta. Kaže da je to prilika da prevaziđemo vjekovno zastojanje i nerazvijenost i da dostignemo standarde savremenih društava oko nas za puno manje vremena nego što je inače potrebno.

- Za taj put i misiju na svim poljima nam trebaju istaknuti ugledni pojedinci iz svijeta koji će biti naši ambasadori, koji će promovirati naše vrline i dostignuća, i pomoći nam da što prije prevaziđemo jaz i zastojanje koje nije naša krivica i usud. Naš fakultet je dobio mnogo jer prof. Atluri sada na neki način postaje članom naše akademske zajednice u Crnoj Gori, spreman da nam pomogne na našem putu ka boljoj i prosperitetnijoj budućnosti. Prije svega u školovanju naših najboljih doktoranata, privlačenju međunarodnih projekata i mnogo drugih stvari gdje ugledni pojedinci kao što je on mogu i te kako da pomognu – rekao je on.

Atluri je, ističe Vušanović, po sadašnjim svjetskim mjerili-

ma jedan od najvećih živih naučnika našeg vremena, rođonačelnik je jedne nove oblasti poznate pod imenom kompjuterizovana mehanika, oblasti na kojoj počiva svaki Mašinski fakultet u svijetu, pa i crnogorski. Dodaje da je on aktivno radio i radi za najznačajnije naučne institucije najmoćnije države na svijetu.

- Naša želja kao fakulteta je da dio svojih znanja i iskustava prenese na sve nas u Crnoj Gori, počev od nastavnika do studenata, na način što ćemo se u svim pravcima povezivati sa najprestižnijim naučnim institucijama u SAD-u gdje prof. Atluri ima veliki uticaj. Rekao bih slobodno da Crna Gora u prof. Atluriju ima velikog prijatelja spremnog da pomogne, a to nije ni malo ni beznačajno – poručio je on.

Senat Univerziteta Crne Gore lani je usvojio inicijativu Fakulteta političkih nauka da se šefu slovačke diplomatije Miroslavu Lajčaku dodijeli počasni doktorat. Počasnim doktoratom, kako su tada rekli, uvaženo je izuzetno doprinos Lajčaka na polju razvoja međunarodnih odnosa, prava i diplomatije, jačanja crnogorsko-slovačkih odnosa i povezivanja univerzitetskih institucija. Prema Pravilniku o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na UCG, počasni doktorat može da se dodjeljuje jednom godišnje.

N.D.

Odluka Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Na master studijama 120 mjesta


PODGORICA – Vijeće Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore donijelo je odluku o upisu ukupno 120 studenata, u skladu sa licencom, na reformisane dvogodišnje master studije, na tri akreditovana programa.

Dekanka Građevinskog fakulteta Marina Rakočević navodi da je predviđeno po 50 mjesta na master studijskim programima Građevinarstvo - konstrukcije i Građevinarstvo - infrastruktura, na koje mogu konkurirati kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti građevinarstva.

Interdisciplinarni studijski program Menadžment u građevinarstvu, za koji je predviđeno 20 mjesta, mogu upisati i kandidati sa završenim akademskim osnovnim studijama na ostalim tehničkim fakultetima, kao i na ekonomskim fakultetima.

- U okviru ovih studijskih programa, u zavisnosti od interesovanja, studentima na raspolaganju stoje i atraktivni moduli koji će im omogućiti sticanje odgovarajućih znanja u cilju kvalitetnijeg uključivanja u tržište rada – kazala je Rakočević. Na Građevinskom fakultetu, dodaje ona, imaju velika očekivanja od novih, dvogodišnjih, master studija, počev od velikog interesovanja za upis.

- Po prvi put naši studenti imaju priliku da upišu master studije koje su dio novog reformisanog sistema 3+2+3 iz 2017. godine, i da, kao studenti finansirani iz budžeta, steknu petogodišnje univerzitetsko obrazovanje, u visini od 300 ECTS kredita – kazala je dekan Rakočević. Ona smatra da su besplatne master studije dobra prilika, ali i velika odgovornost koja počinje polaganjem prijemnog ispita za upis.



Zgrada Građevinskog fakulteta

- Vjerujemo da to neće biti prepreka za naše studente koji završavaju osnovne studije, biti dodatno motivisani za nastavak školovanja s obzirom na izmijenjenu strukturu postdiplomskih

starijih generacija, koji su ranije završili svoje osnovne studije, biti dodatno motivisani za nastavak školovanja s obzirom na izmijenjenu strukturu postdiplomskih

studija i raznovrsnu ponudu studijskih programa i modula na Građevinskom fakultetu, o čemu se zainteresovani kandidati mogu informisati na veb stranici Fakulteta,

kao i kontaktirajući nas mejlom i telefonom – navela je Rakočević.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, za studijsku 2020/21. godinu Vijeće ovog fakulteta donijelo je i odluku o upisu posljednje generacije jednogodišnjih postdiplomskih magistarskih akademskih studija.

- Ove studije mogu upisati kandidati sa prethodno stečenim univerzitetskim obrazovanjem nivoa akademskih specijalističkih studija iz oblasti građevinarstva, odnosno kandidati sa 240 ECTS kredita. U skladu sa licencom Građevinskog fakulteta, planiran je upis ukupno 30 kandidata na jednogodišnje magistarske studije, na programima i smjerovima Konstrukcije, Saobraćajnice, Hidrotehnika, Geotehnika i Menadžment tehnologija građenja – saopštila je dekan Rakočević.

N.K.